

АМЫРТААХ, О, ОБО СААСПЫТ!  
ОЛОНХО МИНЭТЭ ПЕГАСПЫТ  
ОЛ КИНИ PDF Compressor Free Version

**Tus**  
Төрүүт күльтура түүнгээтэ

## ОХЛОПКОВ ЕГОР ГЕРАСИМОВИЧ - БУОРАТАЙ

(05.01.1887 с.-1974 с.)

Олорбут, үзлээбит сирэ-дойдтуа — билингни Нам улууун Фрунзе ишнийнээгээ.

Абата — Охлопков Герасим Иванович (1848-1926 с.). Ийэтэ — Охлопкова Анисия Яковлевна (1861-1936 с.). Хатырык нэхили-эгиттэн төрүттээх. Бииргэ төрөөбүттэрэ — Спиридон, Иван, Варвара, Матрена Охлопковтар.

Урккуу кэм кинийн быйнынан оттоон-маастаан, үлээ эриллэн олох ымсыгын-чымсыгын билбите. Ыраас туттуулаах мас ууна, кини тутуспут дээлэрэ Граф Бизэрэг бааллар. Намга музыкальный оскуула буолан турар. Колхозка киирэн араас үлэлэргэ, кэлийн биргэдьниир, председателия быйнынан үзлээбитээ. Нэхилийк сэбизтигэр председателээбитээ. Бэйэтэ юрээн ааџар-суруйар буолбута, кырдьян да бааран кинигэ ааџа олорор буолара. Аа дойду Улуу сэрийн камигэр үз фронугар сыйдыбытаа.

Өссө сэрии инниэн саха улуу кините П.А. Ойуунуский салайытынан саха омуу былгарыгын үөрэтийн, олонхонуу соргуттуу саяламмытаа. Егор Охлопков «Сир-үрдүттэн сидынгэри сипшийнээн», «Борогуул-сук Боскууруон» хоноонюю бэчээтгээмийттэрэ. Кини тылыттан «Алантай Бootur» уонна «Үүрүн Уолан бухатыр» олонхолорун убайын уолуугар Семен Иванович Охлопковка суруйтарбыга, билигийн Гуманистарнай чинчийн институтугар харалла сыйталлар.

Е.Г. Охлопков 1939 с. П.А. Ойуунуский мэктисэхийнинин ССРС Суруйаччыларын союунуу

чилийн буолбута. Сэрии кэнниттэн Егор Герасимович эйзээх олову тутууга, алдьаныны-кээхэниний туоратыга актыбыныайдай кыттыбыса. Колхоз биир тутаах, үлэни кыайар кинтэ буолан


мэтээлийн нацаадаламмытаа. 1947 с. Егор Охлопков, Прокопий Ядрихинский-Бэдээлэл, Татьяна Ядрихинская, Ленинград блокадатын кыттылаа, «Кун Дьюнольдьют бухатыр» олонхонуу турууран Нам оройтуонугар бастаан, Дьюкууский театртагар көрдөрөн улахан биинрибилийттара.

Е.Г. Охлопков кэргэнэ — Ядрихинская Ирина Ивановна үтүоманы майгылаах, сүрдээх үлэхин, учтуч асчыт, иинстиньнэг бастыга, ыарынаах буолан эрэд олбута. Кыыстара Соня оскуулааны бүтэрэн бааран эмиз ыалдьан олбута. Уоллара Иннокентий Егорович Охлопков Москва да Шепкин аатынан театртагар училччен саха биллийн артыстыра Ф. Потаповы, Л. Сергучеву, А. Кузьминаны ода. кынтаа бүтээрэн Саха драмтеатртагар бииргээ үзлээбитээ. Сунтаар улууугар бастакы народнай театрын тэрий-

битээ. Намга культура дыиэтин директорынан үзлээбитээ. Кэргэнэ Альбина Охлопкова (Гусева), оюлоро Александр, Ирина, Татьяна уонна сиен-нэрээ билигин Электросталь, Москва куораттарга олороллор, үлэлийн-хамсын сыйдьаллар.

Егор Герасимович кэлийн ыллаабат-туойбат буолбута, кырдьян-сааныран 1974 с. күн сириттэн барбытаа.

R. ОХЛОПКОВ



биз. Намга культура дыиэтин директорынан үзлээбитээ. Кэргэнэ Альбина Охлопкова (Гусева), оюлоро Александр, Ирина, Татьяна уонна сиен-нэрээ билигин Электросталь, Москва куораттарга олороллор, үлэлийн-хамсын сыйдьаллар.

Егор Герасимович кэлийн ыллаабат-туойбат буолбута, кырдьян-сааныран 1974 с. күн сириттэн барбытаа.



Мин 1940 с. Ленинградка А. Островской аатынан театртайнай институтуудаа үөрээн тийлийтим. 1941 с. сэрии сааланан блокадаа тубэспитим. Издээннээх аймалдан уот-кудуул байралын илэхарахынан көрбүтүм. Тонгуу, аччыктаанын амьрын аартыгынаанаа, таймалжаннаах ыраах-ыраахан айанын тулуй-ан дойдубар эргиллибитетим. Дьюкууский аатынан начальнай оскуула учууталларын бэлэмнийн 2 сыйлаах курска үөрэнэн, бүтээрэн дойдубар Кебекен Мэлдэгэйүүгээр учууталынан анаабыттара.

Сэрии кэннингээр олову чөлүгэр түнэрийн ыытыллар кээмигэр «Фрунзе» колхоз олорор Дьюгүэссэ Охлопков-Буоратай дьюлуурнуун, саталынан ишнийлийк бэйэтин күүнүнэн санга кулууп дыиэтин тутан бүтэрбүттэрэ. Кебекен нээ, бөдөн суруйаччыларын олонхонууттардаах нэхилийккэ, сүблээнэн милигин «манна сыйнаанахын, үөрээммиттэн» динэн Бэдээлэ-Ядрихинской «Кун Дьюнольдьют бухатыр» олонхогтуугар сценарий суруйан спектакль туруурага сорудахаабыттара.

Тэрээнин комиссиян салайытын колхоз председателлигээр П.Д. Ядрихинскойга

сүктэрбүттэрээ. Бэркэ толлото Дьюгүэссэ Охлопковтан эпшиэттээх Кун Дьюнольдьют ажтын оруулун толорого көрдестум. Үлгүмүтээ. Кини бэрт дыипши, кытаанаах, дыбардаах майгылаа, тайгыттан көрдхехэе. Онно Ага-тойон кини алгыын бэйэтэ айбытаа. Куолана да, толоруута да сөн түбээнэрээ. Ийэтэ ырыатын Ульяна Семёновна Барамыгина бэркэ толорого. Абааны бухатырын оруулун Бэдээлэл бэйэтэ илэвэвччийн абаанылыы илбийнрэн итэвэйтэрэ. Сорук Боллуу Василий Егорович Барамыгин (Бааныгыратар уола) тийн эргэнээлээх, угулуктээх, талах чаачар саалаах, аттаах кириитинэн дыон-сэргээ болжмототун тардара. Айын бухатырын Фрунзе колхоз председателээ Павел Дмитриевич Ядрихинской толорбутаа (сотору ыалдьан олбута). Аччыгын Буутап бэркэ ыллырын. Өссө биир оруулуу Иван Егорович Винокуров-Уйбаанка кириитээ сэргэхэйнини ўескэтэрэ, сөбүлэйтэрэ. Мин Налырдаан Куону кылышаатыгра Бочохтон (В.Н. Поповтан) түрээн ыллыр буолбутум.

Тангасытын бэйбйт кыяхынан тэринэрбйт. Бухатырдадаа кийхтэрээ. Кийхтэрээ олонхонууттардаах нэхилийккэ, сүблээнэн милигин «манна сыйнаанахын, үөрээммиттэн» динэн Бэдээлэ-Ядрихинской «Кун Дьюнольдьют бухатыр» олонхогтуугар сценарий суруйан спектакль туруурага сорудахаабыттара.

## ӨНӨТҮН УМНУБАТ ИЭСТЭЭХПИТ

Бухатырдадаа кийхтэрээ. Кийхтэрээ олонхонууттардаах нэхилийккэ, сүблээнэн милигин «манна сыйнаанахын, үөрээммиттэн» динэн Бэдээлэ-Ядрихинской «Кун Дьюнольдьют бухатыр» олонхогтуугар сценарий суруйан спектакль туруурага сорудахаабыттара.

Мантан тирэх ылан олуунан, кулуун тутар ыйга (1947 с.) бас-

таан Хатырыкка оскуулаа, Модукка оскуулаа, күн ылаанырытаа Намна тангаа дыиэтэ кулуупка олонхобутун турууруупут (билигин адвокатура дыиэтгээр). Сценаа декорация сыйын-маанын тангаанын тигзэн, отунан-маанын танган туроуран ооннообуупут. Дьюн лылык курдук элбэхтэрэ, үксүлэрэ туран көрбүттэрэ, олус сэргээбүттэрэ, хайдаабыттара. Райсоветтан, бадаа, Олексы Аргунов (Кильдээдэл) эвэрдэлээбитээ, грамота кумааы туттарбытаа. Онно оройуон олонхонууттара Бочох, Дьюн Бытыг, Чаасылтатар бааллара. Ол түүн үргүлдүүтээ ажиленэн Фрунзеэдээлээх, талах чаачар саалаах, аттаах кириитинэн дыон-сэргээ болжмототун тардара. Айын бухатырын Фрунзе колхоз председателээ Павел Дмитриевич Ядрихинской толорбутаа (сотору ыалдьан олбута). Аччыгын Буутап бэркэ ыллырын. Өссө биир оруулуу Иван Егорович Винокуров-Уйбаанка кириитээ сэргэхэйнини ўескэтэрэ, сөбүлэйтэрэ. Мин Налырдаан Куону кылышаатыгра Бочохтон (В.Н. Поповтан) түрээн ыллыр буолбутум.

Тангасытын бэйбйт кыяхынан тэринэрбйт. Бухатырдадаа кийхтэрээ. Кийхтэрээ олонхонууттардаах нэхилийккэ, сүблээнэн милигин «манна сыйнаанахын, үөрээммиттэн» динэн Бэдээлэ-Ядрихинской «Кун Дьюнольдьют бухатыр» олонхогтуугар сценарий суруйан спектакль туруурага сорудахаабыттара.

Мантан тирэх ылан олуунан, кулуун тутар ыйга (1947 с.) бас-

## КИЭНЭТТЭН САБАЛААН КҮНҮ ТАҢААРАЛЛАРА

Сэтээ Көмөкеннэртэн тыллан бишиги төрүүлүүт — Дабаанча ажтын ууна. Манна бааллар Ядрихинскойдар, Барамыгиннаар, Мухиннаар, Сидоровтар силик-мутук тардан билитин нийр-бааччы угус ыалларбыт. Олохут Тарафана сайлыгы, Укыч түүлэйтэй сайлыгы. Кыстыкылт Нийирайзик, Туома, Үес Ой-өрөс өрүс аннылара. Чугас ыалларбыт Охлопковтар аймак Тарафана аргаа сафытгар Баабыр сайлыгыгар олохтоотторо. Кыстыкты Тарафана — бишигини кытта Үес арыга.

Кэпсиллэринэн, Охлопковтар үс ини-билилтээн тумулук кийилэрэ Дьюгүэссэ-Буоратай урут Нам улуу-хун комитетын чилиэнэ, кулаахтаа-хын, сири түнэтий, артыаллары тэрийийн сафана ишнийлийк сэбийтийн пред-седателээ бэйтээ үүн. Кинийтэн кийн толлор, убаастанаар дьюн ортотугар биллэр кийн этгээдээ.

Холбоуятааны сафана бэйтээ буолуу, бишиги «Үес» колхозпүүтүн «Өлөксейдээр» кытта холбоон «Өлөксей Үөхэ» колхоз буолан, билингни Фрунзе олорор көсүүлүүт. Сүүнүү, баайдарын холбоон дыз-үүт туттуубуттара. Мин оскуулаа киирбимтэн. 1943 с. Мэлдэгэйгэйе начальнай оскуулааны бүтэрэн, аям Семен Дмитриевич Ядрихинской — Эппа Сэмэн Хатырык оскуулаатыгар балаан ыбыгыгар үерэххэ тиэрпитээ.

Төннөн кэлээт, бэбизсээ тутан, Булунгаа улэ фронугар Дьюгүэссэ-Буоратай, итиэнэй Николай Петрович Барамыгин оронь нь кытари барьттара этээ. Колхоза түнэриллибйт балык сыншашаатын толорон 1945 с. Дьюгүэссээлэх Ньюкулай төннүүттэрээ. Мин ажбын Сэмэн түүлэх бырыынаа тулбакка, Ляхов арыгаа бултадаа атаабыттара. Онтон 1946 с. эргиллибйтээ.

1949 с. ажбынан колхоз сыншашаатын сүүтогтар Синтээз түүлэх эхтийн барьттара. Бу кэмнэ Буоратай колхоз председателээ быынылаа, чуолкай билбээпин. Ажбынан Сэргээлэх үрээр, Тубэттэн Сээдээн-Никонов, Шарин Баопшой орниньор Хааннаах үрээр, Дьюэйлэлтэр дыз туттан, Собо Быынтаах арыытгар түүлэххэтийрбйт. Саас өрүс эстгийн кийн Дьюн-Никифор Жирковын оночононг, онон Сангаардаан, боркуутунаан бэс ыбыгы гар Кебекен нэгээрээ. Кэлбийпийт. Дьюгүэссэ-Буоратай тэрийнээ, убайа Уйбаан Охлопков маастардаан харыяа, бэс мааны тангаа, сүүнэ улахан бөгүүрүүк эрбийн үеэхээлэллар. Оччолорго улахан техника кэриэт көрөбүт. Тобус, сэтгээ, үс маастаах (урдүүтээх) хайдаа огчилорго оногоролло, атын колхозтары салгыллар. Кебекеттэр бу онохукаа бастынг этилэр.

Фрунзеэдээлээх, барын кийхтэрээ, олонхонууттара Дваакып Дээн-дээрихинисийн ороньор, кийинт Хобороос, Уйбаан Винокуров, Уйбаанка, Баялай Барамыгин (Бааныгыратар Дьюгүээр уола), ити билигийн ырыаын Егор Барамыгин ажтаа, кийнэхтэн сафалаан күнү таңаарлалаа. Дьюгүэссэ-Буоратай суруйяачы, олонхонуут быынылаа, барын кийхтэрээ, олонхонууттара. Буоратай колхоз председателээ быынылаа, чуолкай билбээпин. Ажбынан Сэргээлэх үрээр, Тубэттэн Сээдээн-Никонов, Шарин Баопшой орниньор Хааннаах үрээр, Дьюгүэссэ-Буоратай тэрийнээ, убайа Уйбаан Охлопков маастардаан харыяа, бэс мааны тангаа, сүүнэ улахан бөгүүрүүк эрбийн үеэхээлэллар. Оччолорго улахан техника кэриэт көрөбүт. Тобус, сэтгээ, үс маастаах (урдүүтээх) хайдаа огчилорго оногоролло, атын колхозтары салгыллар. Кебекеттэр бу онохукаа бастынг этилэр.

Фрунзеэдээлээх, барын кийхтэрээ, олонхонууттара Дваакып Дээн-дээрихинисийн ороньор, кийинт Хобороос, Уйбаан Винокуров, Уйбаанка, Баялай Барамыгин (Бааныгыратар Дьюгүээр уола), ити билигийн ырыаын Егор Барамыгин ажтаа, кийнэхтэн сафалаан күнү таңаарлалаа. Дьюгүэссэ-Буоратай тэрийнээ, убайа Уйбаан Охлопков маастардаан харыяа, бэс мааны тангаа, сүүнэ улахан бөгүүрүүк эрбийн үеэхээлэллар. Оччолорго улахан техника кэриэт көрөбүт. Тобус, сэтгээ, үс маастаах (урдүүтээх) хайдаа огчилорго оногоролло, атын колхозтары салгыллар. Кебекеттэр бу онохукаа бастынг этилэр.

P.S. ЯДРИХИНСКАЙ, улэ, тыыл ветерана

## ААТЫН ҮЙЭТИТИЭХХЭ

Оройуонга ыытыллар уус-уран самодеятельность фестивалыг жюри саланыбылыг концерт көрдөрө кириэр соруктаах бэлэмнэний оройо. Тэрийэр комиссия дьяналын ыллыгыгар кийэн, бишиги белх олохтуу